

Na osnovu člana 130 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06) i člana 33 stav 1 tačka 50 a u vezi sa članom 115 Statuta opštine Berane ("Službeni list RCG-opštinski propisi", br. 21/04 i 34/06 i „Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 6/11), Skupština opštine Berane, na sjednici održanoj dana **2. Jula 2012.** godine donijela je

O D L U K U
o uspostavljanju saradnje i bratimljenju Opštine Berane sa Opštinom
ĆILI (ÇIĞLI) iz Turske

Član 1.

Opština Berane i Opština **ĆILI (ÇIĞLI) iz Turske**, na principima izražene volje, međusobnog uvažavanja i obostranih interesa njihovih građana, bratime se i izražavaju namjeru da uspostave saradnju i razmjenu informacija u oblasti ekonomije, kulture, obrazovanja, zdravstva, sporta i razmjene studenata.

Član 2.

Ovlašćuje se Predsjednik Opštine Berane da u skladu sa ovom Odlukom, potpiše Protokol, o saradnji i bratimljenju Opštine Berane i Opštine **ĆILI**.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-opštinski propisi“.

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Broj:02-030-195
Berane, 3. 07. 2012.g.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Samir Agović,s.r.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 130 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Sl.list CG“, br.88/09), kojim je propisano, da opština može u okviru svojih nadležnosti slobodno saradivati sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja radi ostvarivanja zajedničkih interesa, u članu 33 stav 1 tačka 51 i članu 115 Statuta opštine Berane("Sl. list RCG-opštinski propisi br. 21/04 i 34/06 i „Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 6/11), kojima je propisano, da Skupština opštine odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja, kao i da opština ostvaruje saradnju sa drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu u oblastima od zajedničkog interesa u skladu sa Ustavom i zakonom i da odluku o saradnji donosi Skupština opštine.

Počasni konzul Bosne i Hercegovine, pomoćnik predsjednika Društva Tursko-Crnogorskog prijateljstva i osnivač i Počasni predsjednik Federacije Udruženja kulture BiH u Republici Turskoj g-din Ahmet Kemal Baysaka i potpredsjednik Skupštine Crne Gore, osnivač i predsjednik Društva Tursko-Crnogorskog prijateljstva, Rifat Rastoder inicijatori su projekta „Bratimljenje Gradova/Opština“ između Republike Turske i Crne Gore, čime se potvrđuju dobri odnosi Republike Turske i Crne Gore i zainteresovanost za uspostavljanje saradnje u različitim oblastima: ekonomije, kulture, obrazovanja, zdravstva, sporta i dr.

Prilikom posjete Beranama 30.05.2012.godine, gospodina Ahmet Kemala Baysaka i potpredsjednika Skupštine Crne Gore Rifata Rastodera predloženo je bratimljenje i uspostavljanje saradnje sa opštinom ĆILI iz Izmira.

Opština ĆILI je gradska opština u Izmiru u Turskoj. Prostire se na površini od 97 km², a ima 163.774 stanovnika. Od 4.000.000 stanovnika Izmira, oko milion je sa prostora bivše Jugoslavije, a među njima veliki broj je porijeklom iz Crne Gore. U opštini ĆILI se nalazi jedna od najvećih industrijskih zona u Turskoj „Izmir-Ataturk“, koja se prostire na površini od 7,5 mil. km², sa 485 kompanija i preko 30.000 zaposlenih. Kompanije se bave proizvodnjom mašinskih djelova, tekstilom, plastikom, poljoprivredom, elektronikom. Promet industrijske zone na godišnjem nivou je 4 milijarde dolara, od čega se dvije milijarde izvozi. Ovi podaci ukazuju da je opština ĆILI moderna i ekonomski razvijena zajednica.

U skladu sa inicijativom za realizaciju projekta „Bratimljenje Gradova/Opština“ i uspostavljanja dobrih odnosa između ove dvije države Skupština opština ĆILI donijela je Odluku broj 2012/31 od 04.06.2012.godine o uspostavljanju saradnje i bratimljenju sa opštinom Berane.

Iz navedenih razloga predlaže se Skupštini opštine da donese Odluku o saradnji i bratimljenju opštine Berane i opštine ĆILI.